

USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu clana IX, (1) i (3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine
Ustavotvorna skupstina Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici
Ustavotvorne skupstine odrzanoj 30. marta 1994. godine, donosi

ODLUKU O PROGLAŠENJU USTAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Proglasava se Ustav Federacije Bosne i Hercegovine kojeg je usvojila Ustavotvorna skupstina Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Ustavotvorne skupstine odrzanoj 30. marta 1994. godine.
Ustav Federacije Bosne i Hercegovine stupa na snagu u ponoc 30. marta 1994. godine.

Predsjedavajuci
US broj 1/94 Ustavotvornom skupstином
30. marta 1994. godine Federacije BiH,
Sarajevo Mariofil Ljubic, s. r.

USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE *

Uvjereni da demokratske institucije temeljene na postovanju ljudskih prava i sloboda najbolje stvaraju sklad izmedju sebe i svojih zajednica,
Odbijajuci nasilje rata,
Zeleci promovirati mir,
Zeleci podrzati individualne slobode i razvoj slobodnog trzista,
Vodjeni principima Povelje Ujedinjenih naroda, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Izjavom i principima Medjunarodne konferencije o bivsoj Jugoslaviji usvojenim na sjednici u Londonu, kao i o odlukama Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda koje se odnose na bivsu Jugoslaviju, zasnovano na suverenitetu i teritorijalnoj cjelovitosti Republike Bosne i Hercegovine,
Narodi i gradjani Bosne i Hercegovine, odlucni da osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske odnose i najvise standarde ljudskih prava i sloboda, ovim osnivaju Federaciju Bosne i Hercegovine.

I. USPOSTAVLJANJE FEDERACIJE

Clan 1.

(1) Bosnjaci i Hrvati kao konstitutivni narodi, zajedno sa ostalima, i gradjani Republike Bosne i Hercegovine, ostvarujući svoja suverena prava, preoblikuju unutrasnju strukturu teritorija sa vecinskim bosnjackim i hrvatskim stanovništvom u Republici Bosni i Hercegovini u Federaciju Bosne i Hercegovine koja se sastoji od federalnih jedinica sa jednakim pravima i odgovornostima.

(2) Odluke o ustavnom statusu teritorije Republike Bosne i Hercegovine sa vecinskim srpskim stanovništvom bit će donesene u toku pregovora o miru na Medjunarodnoj konferenciji o bivsoj Jugoslaviji.

Clan 2.

Federacija Bosne i Hercegovine sastoji se od federalnih jedinica (kantona). Metodi i postupci za fizicko određivanje granica izmedju kantona utvrdit će se federalnim propisima. Kantoni će imati nazive odredjene iskljucivo prema gradovima koji su sjedista odgovarajucih kantonalnih vlasti ili prema regionalnim geografskim karakteristikama.

Clan 3.

Sluzbeno ime Federacije je: Federacija Bosne i Hercegovine.

Clan 4.

Glavni grad Federacije je Sarajevo.

Clan 5.

(1) Federacija ima grb, zastavu, himnu i pecat, kao i druge simbole o kojima odluci Parlament Federacije u skladu sa paragrafom (2) ovog clana.

(2) Za prihvacanje simbola potrebna je vecina glasova u svakom domu Parlamenta Federacije, uključujući vecinu glasova bosnjackih delegata i vecinu glasova hrvatskih delegata u Domu naroda.

Clan 6.

(1) Sluzbeni jezici Federacije su bosanski jezik i hrvatski jezik. Sluzbeno pismo je latinica.

(2) Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstva komunikacije i nastave.

(3) Dodatni jezici mogu se odrediti kao sluzbeni vecinom glasova svakog doma Parlamenta Federacije, uključujući vecinu glasova bosnjackih delegata i vecinu glasova hrvatskih delegata u Domu naroda.

II. LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

A. OPCE ODREDBE

Clan 1.

Buduci da se principi, prava i slobode utvrđeni instrumentima u Aneksu ovog ustava, primjenjuju na cijeloj teritoriji Republike Bosne i Hercegovine, slijedeće odredbe odnose se na federaciju.

Clan 2.

Federacija će osigurati primjenu najviseg nivoa međunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u aktima navedenim u Aneksu. Posebno:

(1) Sve osobe na teritoriji Federacije uzivaju prava na:

- a) život;
 - b) slobodu, stim da su hapsenje i pritvaranje dopusteni samo u skladu sa zakonom;
 - c) jednakost pred zakonom;
 - d) zabranu svake diskriminacije zasnovane na rasi, boji koze, polu, jeziku, religiji ili vjerovanju, politickim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom i socijalnom porijeklu;
 - e) pravican krvicni postupak;
 - f) zabranu mucenja, okrutog ili nehumanog postupanja ili kaznjavanja;
 - g) privatnost;
 - h) slobodu kretanja;
 - i) azil;
 - j) zaštitu obitelji i djece;
 - k) imovinu;
 - l) osnovne slobode: slobodu govora i stampe; slobodu misljenja, savjesti i uvjerenja; slobodu religije, uključujući privatno i javno vjeroispovjedanje; slobodu okupljanja; slobodu udruživanja, uključujući slobodu osnivanja i pripadanja sindikatima i slobodu neudruživanja; slobodu na rad;
 - m) obrazovanje;
 - n) socijalnu zaštitu;
 - o) zdravstvenu zaštitu;
 - p) prehranu;
 - r) utociste; i
 - s) zaštitu manjina i potencijalno ugrozenih grupa;
- 2) Svi građani uzivaju:
- a) pravo na osnivanje i pripadanje politickim partijama; i
 - b) politička prava: da ucestvuju u javnim poslovima; da imaju jednak pristup javnim sluzbama; da biraju i da budu birani.

Clan 3.

Sve izbjeglice i raseljena lica imaju pravo slobodnog povratka u prebivalista iz kojih su prognani.

Clan 4.

Sve osobe imaju pravo, u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonodavstvom, da im se vrati sva imovina oduzeta u toku etnickog progona, kao i na nadoknadu sve imovine koja im ne može biti vracena. Sve izjave i

obaveze date i preuzete pod prisilom, posebno one koje se tisu odricanja od prava na zemlju i drugu imovinu, smatraju se nistavnim.

Clan 5.

Sticanje i prestanak drzavljanstva Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuju se federalnim zakonom, s tim da:

a) nijedna osoba ne može biti lisena drzavljanstva proizvoljno, ili na nacin koji bi je ostavio bez drzavljanstva;

i

b) svi građani imaju pravo zadrzati i drzavljanstvo druge drzave.

Clan 6.

Svi sudovi, organi uprave, institucije koje vrše javna ovlaštenja i drugi organi federalne vlasti primjenjivat će i postovati prava i slobode predviđene u aktima navedenim u Aneksu. Sud za ljudska prava osnovat će se u skladu sa clanom IV.C. 18.

Clan 7.

Svi nadležni organi vlasti u Federaciji saradjuvati će sa svim Medjunarodnim posmatrackim tijelima za ljudska prava osnovanim za Bosnu i Hercegovinu kao i sa nadzornim tijelima osnovanim instrumentima navedenim u Aneksu.

B. PRVA IMENOVANJA I FUNKCIJE OMBUDSMENA

1. Opće odredbe

Clan 1.

(1) Postoje tri ombudsmena: jedan Bosnjak, jedan Hrvat i jedan koji predstavlja ostale, koje imenuje Parlament Federacije, u skladu sa zakonom koji će se donijeti tri godine nakon stupanja na snagu ovog Ustava.

(2) Svaki ombudsmen, uz suglasnost Predsjednika Federacije, imenuje jednog ili više zamjenika. Oni će posebno nastojati da imenuju zamjenike u općinama u kojima nacionalna struktura stanovništva ne odražava nacionalnu strukturu kantona kao cjeline. Nadležni organi vlasti će omogućiti takva nastojanja.

(3) Trajanje mandata ombudsmena i njihovih zamjenika jednak je trajanju mandata predsjednika i sudija Vrhovnog suda.

(4) Svaki ombudsmen imenuje ostalo osoblje u okvirima budžeta odobrenog za tu namjenu od Vlade Federacije ili, u početku, od Premijera.

Clan 2.

(1) Ombudsmeni su duzni stititi ljudsko dostojanstvo, prava i slobode zajamcene ovim ustavom, instrumentima navedenim u Aneksu i ustavima kantona. Narocito će raditi na otklanjanju posljedica kršenja ljudskih prava i sloboda, a posebno posljedica etnickog progona.

(2) U vrsenju svojih funkcija, ombudsmeni će raditi u skladu sa zakonom i principima morala i pravde.

Clan 3.

Svaki ombudsmen samostalno vrši svoje funkcije, osim ako ovim ustavom nije drugacije utvrđeno. Ombudsmeni mogu saradjuvati u vrsenju bilo koje od svojih funkcija.

Clan 4.

Ombudsmeni su nezavisni u vrsenju svojih funkcija i nijedna osoba niti organ vlasti ne mogu se mijesati u te funkcije.

2. Nadleznosti i ovlaštenja ombudsmena

Clan 5.

Ombudsmeni mogu ispitivati djelatnosti bilo koje institucije Federacije, kantona ili općina, kao i bilo koje druge institucije ili osobe koje su negirale ljudsko dostojanstvo, prava ili slobode, uključujući provodjenje etnickog progona ili odrzavanje njegovih posljedica.

Clan 6.

(1) Ombudsmen ima pravo pokretati postupak pred nadleznim sudovima i intervenirati u postupcima koji su u

toku, ukljucujuci i one pred Sudom za ljudska prava.

(2) Ombudsmen ima pravo traziti pomoc sudske policije, kako je predvidjeno clanom IV. C. 8.

Clan 7.

(1) U izvrsavanju svojih funkcija ombudsmen moze istrazivati sva sluzbena dokumenta, ukljucujuci i tajna, kao i sudske i upravne spise i zahtijevati saradnju od svake osobe, ukljucujuci bilo kog sluzbenika, posebno u pribavljanju potrebnih informacija, dokumenata i spisa. Ombudsmen moze prisustrovati sudskim i upravnim postupcima, kao i sastancima drugih organa, te moze pristupiti svim mjestima gdje su osobe lisene slobode zatvorene ili gdje rade i prekontrolirati ih.

(2) Ombudsmen, njegovi zamjenici i svaka osoba koja provodi istragu iz paragrafa (1) ovog clana, duzni su cuvati tajnost dobivenih informacija, i pri tome, prema svim dokumentima i spisima postupati u skladu sa vazecim propisima, osim u slucaju predvidjenom u clanu II. B. 8.

3. Izvjestaj ombudsmena

Clan 8.

(1) Svaki ombudsmen podnosi godisnji izvjestaj Premijeru i zamjeniku Premijera, svakom predsjedniku kantona i Konferencije o evropskoj sigurnosti i saradnji.

(2) Ombudsmen moze, u bilo koje vrijeme, podnijeti posebne izvjestaje nadleznom federalnom, kantonalm, općinskom ili medjunarodnom tijelu. Domace ustanove duzne su odgovoriti u roku koji odredi ombudsmen.

(3) U izvjestaje navedene u paragrafima (1) i (2) ovog clana ombudsmen moze ukljuciti bilo koji materijal opisan u clanu II. B. 5. i poduzeti mjere za zaštitu informacija koje zahtijevaju tajnost.

4. Propisi ombudsmena

Clan 9.

Svaki ombudsmen pojedinacno ili svi ombudsmeni zajedno propisat ce organizaciju i nacin obavljanja svojih funkcija. Ti se propisi objavljaju u sluzbenom glasilu Federacije. Parlament Federacije moze zakonom promjeniti ove propise.

III. PODJELA NADLEZNOSTI IZMEDJU FEDERALNE I KANTONALNE VLASTI

Clan 1.

U iskljucivoj nadleznosti Federacije su:

- a) vodjenje vanjskih poslova;
- b) organiziranje i vodjenje odbrane Federacije i zastita njenih granica, ukljucujuci ustanovljene zajednicke komande armijskih snaga Federacije, nadzor nad vojnom proizvodnjom i zaključivanje vojnih sporazuma;
- c) državljanstvo;
- d) utvrđivanje ekonomske politike, ukljucujuci planiranje i obnovu i politiku koriscenja zemljista na federalnom nivou;
- e) uredjivanje trgovine, ukljucujuci carine, medjunarodnu trgovinu i finansije, trgovinu unutar Federacije, prava industrijskog vlasnistva, standardizaciju proizvoda, papire od vrijednosti i komunikacije;
- f) uredjivanje finansija i finansijskih institucija, ukljucujuci uspostavljanje i kontrolu monete Federacije, utvrđivanje monetarne i fiskalne politike, i osnivanje centralne banke;
- g) suzbijanje medjunarodnog i medjkantonalnog kriminala, posebno terorizma, neovlascene trgovine drogom i organiziranog kriminala kao i saradnju sa Interpolom;
- h) dodjela elektronskih frekfencija za radio, televiziju i za ostale potrebe;
- i) utvrđivanje energetske politike, ukljucujuci raspodjelu izmedju kantona i osiguranje i odrzavanje potrebne infrastrukture; i
- j) finansiranje djelatnosti federalnih vlasti i ustanova i institucija koje federalne vlasti osnivaju oporezivanjem, zaduzivanjem ili na druge nacine.

Clan 2.

Federalna vlast i kantoni nadlezni su za:

- a) jamcenje i provodjenje ljudskih prava;
- b) zdravstvo;

- c) politiku zastite covjkove okoline;
- d) komunikacijsku i transportnu infrastrukturu;
- e) socijalnu politiku;
- f) provodjenje zakona i drugih propisa o drzavljanstvu;
- g) imigraciju i azil;
- h) turizam; i
- i) koriscenje prirodnih bogatstava.

Clan 3.

- (1) U skladu sa potrebama, nadleznosti iz clana III. 2. mogu biti ostvarene zajednicki ili odvojeno, ili od strane kantona koordinirano od federalne vlasti.
- (2) U pogledu ovih nadleznosti kantoni i federalna vlast dogovaraju se na trajnoj osnovi.
- (3) U vrsenju ovih nadleznosti, kada se radi o zakonima i drugim propisima koji su obavezujući na području cijele Federacije, u skladu sa ovim ustavom i odlukama Parlamenta Federacije, federalna vlast će postupiti uzimajući u obzir kantonalne nadleznosti, razlicite situacije u pojedinim kantonima i potrebu za fleksibilnoscu u provodjenju. Federalna vlast, ima pravo utvrđivati politiku i donositi zakone koji se ticcu svake od ovih nadleznosti.
- (4) U vrsenju ovih nadleznosti, u skladu sa ovim ustavom i svojim kantonalnim ustavom, kantoni će se obracati medjukantonalnom savjetu za koordinaciju rjesavanja medjukantonalnih pitanja i za dosljedno rjesavanje pitanja koja se ticcu interesa van njihovih kantonalnih granica, te provoditi ce odluke, ucestrovati u odlucivanju, i, kad je potrebno, predlagati odluke u zakonodavnim tijelima. Kantoni imaju pravo utvrđivati politiku i provoditi zakone koji se ticcu svake od ovih nadleznosti.

Clan 4.

Kantoni imaju sve nadleznosti koje nisu izricito povjerene federalnoj vlasti. Posebno su nadleznii za:

- a) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga koje će imati jedinstvene federalne uniforme sa kantonalnim oznakama,
- b) utvrđivanje obrazovne politike, uključujući donesenje propisa o obrazovanju i osiguranje obrazovanja;
- c) utvrđivanje i provodjenje kulturne politike;
- d) utvrđivanje stambene politike, uključujući donesenje propisa koji se ticcu uredjivanja i izgradnje stambenih objekata;
- e) utvrđivanje politike koja se tice reguliranja i osiguranja javnih službi;
- f) donesenje propisa o koriscenju lokalnog zemljista, uključujući zoniranje;
- g) donesenje propisa o unapredjenju lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti;
- h) donesenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti;
- i) utvrđivanje politike u vezi sa osiguranjem radija i televizije, uključujući donesenje propisa o osiguranju njihovog rada i izgradnji;
- j) provodjenje socijalne politike i uspostava službi socijalne zastite;
- k) stvaranje i primjenu politike kantonalnog turizma, razvoj turistickih resursa;
- l) finansiranje djelatnosti kantonalne vlasti ili njenih agencija oporezivanjem, zaduzivanjem ili drugim sredstvima.

IV. STRUKTURA FEDERALNE VLASTI

A. ZAKONODAVNA VLAST FEDERACIJE PARLAMENT FEDERACIJE

1. Predstavnicki dom

Clan 1.

Predstavnicki dom sastoji se od 140 poslanika.

Clan 2.

Mandat poslanika u Predstavnickom domu je cetiri godine, ukoliko se Dom ne raspusti u skladu sa ovim ustavom.

Clan 3.

(1) Poslanici u Predstavnickom domu biraju se demokratskim putem na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na teritoriji cijele Federacije. Svaki birac ima pravo glasati za bilo koju registriranu stranku.

(2) Prije svakih izbora, svaka registrirana stranka objavljuje izbornu listu kandidata. Izabrani poslanici u Predstavnickom domu iz svake stranke osobe su sa vrha liste te stranke, prema broju dobijenih glasova. Zamjene za poslanike vrse se od osoba koje slijede na ostatku liste.

Clan 4.

Svaki birac sa pravom glasa moze biti poslanik u Predstavnickom domu.

Clan 5.

Predstavnicki dom bit ce prvi put sazvan najkasnije dvadeset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

2. Dom naroda

Clan 6.

Dom naroda sastoji se od trideset delegata Bosnjaka i trideset delegata Hrvata kao i ostalih delegata ciji je broj u istom omjeru prema sezdeset kao sto je i broj poslanika kantonalnih zakonodavnih tijela koji se ne izjasjavaju kao Bosnjaci i Hrvati u odnosu na poslanike Bosnjake i Hrvate u kantonalnim zakonodavnim tijelima.

Clan 7.

Mandat delegata u Dom naroda je cetiri godine, ukoliko Dom ne bude raspusten u skladu sa ovim ustavom.

Clan 8.

Broj delegata koji se bira za Dom naroda u svakom kantonu je proporcionalan nacionalnoj strukturi stanovnistva kantona. U okviru tog broja, procenat delegata Bosnjaka, Hrvata i ostalih iz kantona bit ce, sto je moguce vise, priblizan procentu Bosnjaka, Hrvata i ostalih poslanika u zakonodavnom tijelu tog kantona. U Domu naroda bit ce najmanje jedan Bosnjak, jedan Hrvat i jedan delegat ostalih iz svakog kantona koji imaju najmanje jednog takvog poslanika u svom zakonodavnom tijelu, a ukupan broj delegata Bosnjaka, Hrvata i ostalih bit ce u skladu sa clanom IV. A. 6. Delegate Bosnjake, Hrvate i ostale iz svakog kantona biraju odgovarajuci poslanici u zakonodavnom tijelu tog kantona.

Clan 9.

Delegati se biraju iz reda poslanika u kantonalnom zakonodavnom tijelu.

Clan 10.

Dom naroda saziva se prvi put najkasnije dvadeset dana nakon izbora kantonalnih zakonodavnih tijela.

3. Opce odredbe

Clan 11.

Svaki dom, iz reda svojih clanova, bira predsjedavajuceg i zamjenika predsjedavajuceg Doma, koji ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda, i donosi svoje poslovnike kojima se mogu utvrditi i drugi funkcioneri.

Clan 12.

Svaki dom radi javno, osim u izuzetnim slucajevima, predvidjenim njihovim poslovnicima, i objavljuje zapisnik o svojim raspravama i odlukama.

Clan 13.

(1) Clanovi oba doma Parlamenta Federacije ne mogu biti krivicno gonjeni niti odgovorni u gradjanskom postupku za bilo koju radnju ucinjenu u vrsenju svoje funkcije.

(2) Nijedan clan oba doma ne moze biti pritvoren ili lisen slobode od bilo kojeg organa vlasti u Federaciji, bez odobrenja doma ciji je clan.

Clan 14.

Clanovi oba doma bit ce placeni kako je utvrđeno zakonom. Placa se nece povecavati ili smanjivati tokom

izbornog mandata, osim za prilagodjavanje troskovima zivota.

Clan 15.

Svaki dom treba da odbije ili usvoji potrebne zakone u razumnom roku nakon njihovog usvajanja u drugom domu. Kada Premijer ocijeni da jedan dom neopravdano odugovlaci sa usvajanjem zakona, on moze sazvati zajednicku komisiju koju cini najvise deset clanova iz svakog doma, i koja ce, u roku od deset dana, utvrditi prijedlog zakona prihvatljiv za oba doma.

Clan 16.

(1) Kada Predsjednik Federacije utvrdi da domovi nisu u mogucnosti donijeti potrebne zakone, on moze, uz suglasnost s Potpredsjednikom federacije, raspustiti jedan ili oba doma, s tim da nijedan dom ne moze biti raspusten u periodu od godinu dana od njegovog prvog sazivanja.

(2) Predsjednik Federacije raspusta oba doma kad oni ne uspiju donijeti budzet Federacije prije pocetka budzetske godine.

4. Odlucivanje u domovima

Clan 17.

Ukoliko Ustavom nije drugacije utvrđeno, odluke Parlamenta Federacije zahtijevaju potvrdu oba doma, osim za poslovnike i deklaracije koje domovi samostalno donose.

Clan 18.

Odluke koje se tice vitalnih interesa bilo kog od konstitutivnih naroda zahtijevaju saglasnost vecine delegata u Domu naroda, uključujući vecinu bosnjačkih delegata i vecinu hrvatskih delegata. Primjena ove odredbe moze se zahtijevati vecinom glasova bosnjačkih ili hrvatskih delegata. Ukoliko je vecina preostalih delegata protiv primjene ove odredbe, osnovat ce se Zajednicka komisija bosnjačkih i hrvatskih delegata radi razrjesenja tog pitanja. Ukoliko Komisija nije u mogucnosti rjesiti to pitanje u roku od jedne sedmice od pozivanja na ovu odrebu, pitanje ce rjesiti Ustavni sud po hitnom postupku.

Clan 19.

Ostale odluke donose se prostom vecinom u svakom domu, ukoliko nije drugacije utvrđeno ovim ustavom ili poslovnikom toga doma.

5. Nadleznosti Parlamenta Federacije

Clan 20.

(1) Pored ostalih nadleznosti utvrđenih u ovom ustavu, Parlament Federacije nadlezan je i za:

- a) izbor Predsjednika i Podpredsjednika Federacije, kako je utvrđeno u clanu IV. B. 2;
- b) podnosenje zahtjeva, u skladu sa clanom IV. B. 3 (1) Ustavnog судu da odluci treba li smijeniti Predsjednika ili Potpredsjednika Federacije;
- c) potvrđivanje imenovanja Vlade Federacije vecinom glasova;
- d) donesenje zakona o vrsenju funkcija federalne vlasti. Zakoni stupaju na snagu kako je u njima utvrđeno, ali ne ranije nego sto budu objavljeni u sluzbenom glasilu Federacije;
- e) davanje saglasnosti za svaku upotrebu vojne sile od strane Federacije, koja mora biti u skladu sa medjunarodnim pravom;
- f) davanje ovlašcenja kantonima da zaključuju sporazume sa državama i medjunarodnim organizacijama;
- g) davanje smjernica Premijeru u vodjenju vanjskih poslova;
- h) odobravanje medjunarodnih sporazuma vecinom glasova;
- i) finansiranje armije Federacije i odobravanje imenovanja oficira, kako je utvrđeno u clanu IV. B. 8;
- j) donesenje budzeta Federacije i zakona o oporezivanju i osiguravanje potrebnog finansiranja na drugi nacin;
- k) vrsenje drugih nadleznosti koje su mu povjerene.

Clan 21.

Svaki dom moze provoditi istragu i u tu svrhu zahtijevati svjedocenje, dokaze i dokumente.

B. IZVRŠNA VLAST FEDERACIJE

1. Predsjednik i Potpredsjednik Federacije

Clan 1.

Predsjednik Federacije je sef drzave.

Clan 2.

U izboru Predsjednika i Potpredsjednika Federacije Klub bosnjackih delegata i Klub hrvatskih delegata u Domu naroda odvojeno kandidiraju po jednu osobu. Izbor za Predsjednika i Potpredsjednika Federacije zahtjeva prihvatanje oba kandidata zajednicki, vecinom glasova u Predstavnickom domu, a zatim vecinom glasova u Domu naroda, uključujući vecinu glasova bosnjackih delegata i vecinu glasova hrvatskih delegata. Ukoliko jedan od domova odbije zajednicku kandidacionu listu, klubovi će ponovo razmotriti kandidaturu za Predsjednika i Potpredsjednika Federacije. Izabrane osobe će naizmjenično po jednu godinu biti Predsjednik Federacije, a zatim Potpredsjednik Federacije, u periodu od cetiri godine. Predsjednici Federacije, jedan za drugim, ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.

Clan 3.

(1) Predsjednik ili Potpredsjednik Federacije, ukoliko je prekršio zakletvu ili je iz drugih razloga nedostojan vrsenja te funkcije, može biti smijenjen odlukom Ustavnog suda koji postupa prema zahtjevu dvotrecinske vecine glasova svakog doma Parlamenta Federacije.

(2) Ukoliko Predsjednik ili Potpredsjednik Federacije umre, bude smijenjen ili prema misljenju Vlade, usvojenom konsenzusom, trajno nije u mogućnosti izvršavati svoje ustavne dužnosti koje proizilaze iz njegovog položaja, postupak predviđen u članu IV. B. 2. provesti će klubovi delegata u Domu naroda u roku od trideset dana, da bi se popunilo upraznjeno mjesto do kraja zapocetog mandata. Predsjednik ili Potpredsjednik Federacije obavljaće obje funkcije tokom perioda predviđenog u predhodnoj recenici ako, prema misljenju Vlade usvojenom konsenzusom, ovaj drugi odredjeno vrijeme nije u mogućnosti izvršavati svoje dužnosti; potrebna saglasnost trazit će se od onog predsjedavajućeg doma Parlamenta Federacije koji je pripadnik drugog konstitutivnog naroda. Ukoliko oba mesta ostanu upraznjena, predsjedavajući Doma naroda obavljaće funkciju Predsjednika Federacije, a predsjedavajući Predstavnickog doma funkciju Potpredsjednika Federacije, za potrebnii period.

2. Vlada Federacije

Clan 4.

Vlada Federacije čine Premijer, koji je predsjednik Vlade, zamjenik Premijera i ministri, od kojih svaki ima zamjenika. Nijedan zamjenik, uključujući zamjenika Premijera, ne može biti iz istog konstitutivnog naroda kao njegov ministar. Zamjenik Premijera će biti ministar odbrane ili ministar vanjskih poslova.

Clan 5.

(1) Predsjednik Federacije uz saglasnost Potpredsjednika Federacije imenuje Vladu Federacije nakon konsultacija sa Premijerom ili sa kandidatom za tu funkciju. Imenovanje zahtjeva potvrdu vecinom glasova poslanika u Predstavnickom domu. Svako upraznjeno mjesto popunjava se istim postupkom. Najmanje jedna trećina ministarskih mjeseta bit će popunjena Hrvatima.

(2) Vlada se može smjeniti bilo odlukom Predsjednika Federacije, uz saglasnost Potpredsjednika Federacije, ili izglasavanjem nepovjerenja Vladi vecinom glasova u svakom od domova. Predsjednik Federacije smjenjuje ministre i zamjenike ministara na prijedlog Premijera.

Clan 6.

(1) Odluke Vlade Federacije koje se tisu vitalnih interesa bilo kojeg konstitutivnog naroda, donose se konsenzusom. Na ovu odredbu može se pozvati jedna trećina ministara, osim Premijera i zamjenika Premijera, ukoliko dugacije ne odluci Ustavni sud u hitnoj proceduri koju zatraže Premijer ili zamjenik Premijera. U svrhu ispunjenja ove odredbe, odluke Vlade odnose se samo na odluke navedene u članovima IV. B. 3. (2), IV. B. 9. i VIII. 1.

(2) Osim pod okolnostima navedenim u članu IV. B. 3. (2), kada Premijer zaključi da Vlada ne može postići konsenzus u uvjetima navedenim u paragrafu (1) ovog clana, on će prenijeti sporno pitanje na Predsjednika ili Potpredsjednika Federacije, na onoga koji nije iz istog konstitutivnog naroda kao Premijer, radi donosenja

odluke bez odlaganja.

3. Podjela izvrsnih nadleznosti

Clan 7.

Osim ako ovim ustavom nije dugacije utvrđeno:

a) Predsjednik Federacije nadlezan je za:

- (I) imenovanje Vlade, sefova diplomatskih misija, oficira u armiji, sudija federalnih sudova, u skladu sa clanovima IV. B. 5, IV. B. 8 i IV. C. 6;
- (II) vrsenje funkcije vrhovnog komandanta oruzanih snaga Federacije,
- (III) vodjenje konsultacija u vezi sa imenovanjem ombudsmena i sudija u skladu sa clanovima II. B. 1 (2) i IV. C. 6. b);
- (IV) potpisivanje odluka Parlamenta Federacije nakon njihovih donesenja u skladu sa clanovima IV. A. 17 do 19;
- (V) potpisivanje i ratificiranje medjunarodnih sporazuma u ime Federacije u skladu sa clanom IV. B. 7 (d);
- (VI) primanje i akreditiranje ambasadora; i
- (VII) davanje pomilovanja za djela utvrđena federalnim zakonima, osim za ratne zločine, zločine protiv čovjeknosti i genocida.

b) Potpredsjednik Federacije nadlezan je za:

- (I) zamjenjivanje Predsjednika Federacije u uvjetima navedenim u clanu IV. B. 3.
- (II) saradnju sa Predsjednikom Federacije u onim situacijama u kojima je potrebno da Predsjednik zatrazi njegovu saglasnost; i
- (III) izvrsavanje onih duznosti povjerenih od Predsjednika ili Parlamenta Federacije.

c) Premijer je nadlezan za:

- (I) provodjenje politike i izvrsavanje zakona federalne vlasti, uključujući osiguranje izvrsavanja odluka sudova Federacije;
- (II) predlaganje smjenjivanja Predsjednika federacije kako je utvrđeno clanom B. 3. (2);
- (III) predlaganje i davanje preporuka iz oblasti zakonodavstva; i
- (IV) pripremanje budžetskih prijedloga Parlamentu Federacije.

d) Predsjednik Federacije i Premijer zajednicki su nadleznici za vodjenje vanjskih poslova prema smjernicama Parlamenta Federacije prema clanu IV.A.20.(1). (g).

e) Zamjenik Premijera nadlezan je za:

- (I) vrsenje duznosti ministra odbrane ili ministra vanjskih poslova;
- (II) pomaganje Premijeru u provodjenju politike i izvrsavanju zakona Federacije;
- (III) odlucivanje da li će se zatraziti misljenje Ustavnog suda; i
- (IV) vrsenje duznosti Premijera kada ovaj nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju ili kada je mjesto Premijera upraznjeno dok novi Premijer ne preuzme funkciju.

f) Svaki ministar nadlezan je za:

- (I) provodjenje federalne politike i izvrsavanje federalnih zakona iz okvira nadleznosti svoga ministarstva ili izvrsavanja zadatka koje mu odredi Premijer;
- (II) predlaganje i davanje preporuka u vezi sa propisima iz okvira nadleznosti svoga ministarstva ili prema zadatku koji mu odredi Premijer;
- (III) rukovodjenje, koordiniranje i nadziranje aktivnosti svoga ministarstva;
- (IV) izdavanje uputstava, instrukcija, naredaba i donesenje propisa u cilju omogućavanja izvrsavanja zakona iz nadleznosti njegovog ministarstva i onih koje mu povjeri Premijer, u skladu sa ovim ustavom i zakonima Federacije;
- (V) pripremanje, objasnjanje i analiziranje budžetskih prijedloga iz nadleznosti svog ministarstva ili vrsenje drugih zadataka na zahtjev Premijera;
- (VI) odgovaranje na pitanja bilo kojeg doma Parlamenta Federacije iz nadleznosti svog ministarstva ili izvrsavanje svakog drugog zadatka koji mu povjeri Premijer;
- (VII) pomaganje Premijeru u provodjenju politike i izvrsavanju zakona Federacije; i
- (VIII) odlucivanje o odobravanju pokretanja postupka utvrđenog u clanu IV. B. 6. (1).

g) Svaki zamjenik ministra nadlezan je za:

- (I) pomaganje ministru u provodjenju politike i izvrsavanju zakona Federacije;
- (II) pomaganje ministru u provodjenju ostalih funkcija utvrđenih u paragrafu (f) ovog clana; i
- (III) zamjenjivanje ministra ukoliko ovaj nije u mogućnosti obavljati svoju funkciju, ili ako je mjesto ministra

upraznjeno, dok novi ministar ne preuzme duznost.

Clan 8.

Predsjednik Federacije u saglasnosti sa Potpredsjednikom Federacije, imenuje sefove diplomatskih misija uz konsultaciju sa Premijerom ili kandidatom za Premijera, i imenuje oficire u armiji. Imenovanje zahtjeva prihvacanje vecinom glasova svakog doma Parlamenta Federacije pod uvjetom da prihvacanje imenovanja za clanove zajednicke komande armije odobri Dom naroda vecinom glasova delegata Bosnjaka i delegata Hrvata.

Clan 9.

Vlada Federacije je ovlašcena donositi uredbe sa zakonskom snagom u slučaju opasnosti po zemlju kada Parlament Federacije nije u mogućnosti to uciniti. Svaka uredba imat će snagu zakona i ne može derogirati prava i slobode utvrđene ovim ustavom. Svaka uredba prestat će vaziti najkasnije istekom tridesetog dana od njenog objavljivanja, s tim da će prestati vaziti odmah po ukidanju odlukom Parlamenta ili na kraju desetog dana od njenog objavljivanja, ukoliko je Parlament Federacije u zasjedanju kada je uredba objavljena. Uredba objavljena dok Federacija upotrebljava oruzane snage u skladu sa ovim ustavom ostat će na snazi do petog dana sljedeće sjednice Parlamenta Federacije, kada prestaje vaziti, osim ako ne bude potvrđena ali ni u kom slučaju neće vaziti duže od sest mjeseci. Po isteku roka vazenje uredbe se ne može produzavati, uredba se ne može ponovo donositi niti djelomično mijenjati bez odluke Parlamenta Federacije i njegove saglasnosti.

4. Imunitet

Clan 10.

Predsjednik Federacije, Potpredsjednik Federacije, Premijer, zamjenik Premijera i ostali članovi Vlade ne mogu biti krivично gonjeni niti odgovarati u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vrsenju svoje funkcije.

C. SUDSKA VLAST FEDERACIJE

I. Opće odredbe o sudovima

Clan 1.

(1) Sudsku funkciju u Federaciji vrse sudovi Federacije navedeni u paragrafu 2. ovog clana, kantonalni sudovi navedeni u clanu V. 11. i općinski sudovi navedeni u clanu VI. 7.

(2) Sudovi Federacije su:

- a) Ustavni sud,
- b) Vrhovni sud,
- c) Sud za ljudska prava.

Clan 2.

Svi organi vlasti izvrsavat će i pomagati u izvrsavanju presuda i rjesenja svih sudova navedenih u ovom ustavu.

Clan 3.

Ukoliko ovim ustavom nije drugacije utvrđeno, pravila postupka potrebna da bi se osigurala jednakost u postupanju kao i osnovni principi pravicnosti u postupcima pred sudovima bit će utvrđeni zakonima Federacije. Zakonodavno tijelo kantona može propisati dopunska pravila o organizaciji i upravljanju kantonalnim i općinskim sudovima. U skladu sa tim pravilima, svaki sud može utvrditi svoju unutrasnju organizaciju i u vezi sa tim donijeti dopunska pravila.

Clan 4.

(1) Sudska vlast Federacije samostalna je i nezavisna.

(2) Sudovi će osigurati jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.

(3) Svi sudski postupci javni su, ukoliko, za odredjene izuzetne situacije, zakonom nije drugacije utvrđeno. Sve presude javno se objavljuju.

2. Opće odredbe o sudovima Federacije

Clan 5.

- (1) Sudije sudova Federacije bit će ugledni pravnici najvisih moralnih osobina.
- (2) Sudije sudova Federacije neće biti krivично gonjeni niti odgovorni u gradjanskem postupku za bilo koju radnju učinjenu u vrsenju svoje funkcije.

Clan 6.

Ako izricito drugacije nije utvrđeno:

- a) jednak je broj sudija Bosnjaka i sudija Hrvata u svakom sudu Federacije. Ostali će biti odgovarajuće zastupljeni u svakom takvom sudu.
- b) Sudije sudova Federacije imenuje Predsjednik Federacije uz saglasnost Potpredsjednika i uz potvrdu vecine delegata u Domu naroda.
- c) Sudije sudova Federacije bit će u službi do dobi od 70 godina, ukoliko ne podnesu ostavku ili ne budu s razlogom smjenjeni konsenzusom ostalih sudija toga suda. Međutim, prve sudije imenovane u skladu sa ovim ustavom bit će u službi u toku mandata od pet godina, ukoliko ranije ne napune 70 godina, i mogu biti ponovo imenovani.

Clan 7.

- (1) Parlament Federacije zakonom utvrđuje place i druge uvjete službe za sudije sudova Federacije, koji su jednaki, osim što se predsjednicima sudova mogu utvrditi dodatne naknade.
- (2) Place i druge naknade sudija ne mogu biti umanjene tokom trajanja službe ni u jednom od sudova Federacije.

Clan 8.

- (1) Osnovat će se sudska policija radi pomoci sudovima u Federaciji u: osiguranju informacija, osiguranju prisustva svjedoka, privodjenju optuženih osoba, odrzavanju reda u sudnici i sigurnosti suda te izvršavanju sudske naloga.
- (2) Ukupna nacionalna struktura sudske policije odrzavat će nacionalnu strukturu stanovnistva Federacije, a za svaku od lokalnih jedinica odrzavat će nacionalnu strukturu stanovnistva u tom kantonu ili općini.
- (3) Predsjednik Vrhovnog suda odgovoran je za upravljanje sudske policijom.
- (4) Predsjednik Vrhovnog suda donosi pravila pod kojima sudska policija može pomagati ombudsmene, na njihov zahtjev u vrsenju njihovih dužnosti.

3. Ustavni sud

Clan 9.

Ustavni sud sastoji se od devet sudija.

Clan 10.

- (1) Osnovna funkcija Ustavnog suda je rjesavanje sporova:
 - a) između kantona;
 - b) između kantona i federalne vlasti;
 - c) između općina i njihovih kantona ili federalne vlasti; i
 - d) između institucija federalne vlasti ili unutar pojedinih institucija federalne vlasti.
- (2) Ustavni sud:
 - a) na zahtjev Predsjednika Federacije, Potpredsjednika Federacije, Premijera, zamjenika Premijera ili na zahtjev jedne trećine članova bilo kog doma Parlamenta Federacije, utvrdit će da li je prijedlog zakona koji je usvojio jedan od domova, ili zakon koji su usvojila oba doma, u skladu sa ovim ustavom;
 - b) na zahtjev Premijera, zamjenika Premijera, predsjednika kantona ili jedne trećine poslanika u zakonodavnom tijelu kantona, utvrdit će da li su ustav kantona i amandman na ustav, predloženi zakon ili zakon koga je usvojilo to zakonodavno tijelo, u skladu sa ovim ustavom;
 - c) na zahtjev Predsjednika Federacije, Potpredsjednika Federacije, Premijera ili zamjenika Premijera, utvrdit će da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ federalne vlasti u skladu sa ovim ustavom;
 - d) na zahtjev Premijera, zamjenika Premijera ili predsjednika kantona, utvrdit će da li je predloženi ili usvojeni propis koji donosi organ kantonalne ili općinske vlasti u skladu sa ovim ustavom.
- (3) Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pitanjima koja mu predoci Vrhovni sud, Sud za ljudska prava ili

kantonalni sud a koja se pojave u toku postupka pred tim sudom.

Clan 11.

Kad Vrhovni sud, Sud za ljudska prava ili kantonalni sud, u toku postupka koji se vodi pred sudom, smatraju da odgovarajuci zakon nije u skladu sa ovim ustavom, obustavit ce postupak i predociti predmet Ustavnog suda u skladu sa clanom IV. C. 10.(3).

Clan 12.

Odluke Ustavnog suda konacne su i obavezjujuce, posebno kada:

- a) Sud rjesava spor u skladu sa clanom IV. C. 10. (1). Sve strane u sporu moraju postovati tu odluku i pridrzavati se naredbi Suda izdatih u toku ili na kraju postupka;
- b) Sud utvrdi da zakon, usvojeni ili predlozeni zakon ili drugi propis Federacije ili bilo kojeg kantona ili opcine nije u skladu sa ovim ustavom. Taj ili drugi propis nece se primjenjivati, odnosno stupiti na snagu, osim ukoliko se izmjeni na nacin koji propise Sud ili ukoliko Sud ne utvrdi prijelazna rjesenja, koja ne mogu biti na snazi duze od sest mjeseci.
- c) Sud odluci o ustavnom pitanju koje mu je predoceno u skladu sa clanom IV. C. 10. (3). Odluka Ustavnog suda bit ce obavezujuca za sud koji je predocio pitanje u odnosu na postupak tokom kojeg je pitanje pokrenuto i imat ce djestvo utvrđeno pod (b).

Clan 13.

(1) U svakom postupku koji je u skladu sa clanom IV. C. 10. (1), obje strane u sporu imaju pravo biti zastupljene. Sud moze odobriti drugim drzavnim organima, koje smatra zainteresiranim stranama u sporu, da ucestvuju u postupku.

(2) U svakom postupku, koji je u skladu sa clanom IV. C. 10. (2) osoba ili osobe koje su zatratile ocjenu ustavnosti imaju pravo biti zastupljene isto kao i predstavnik doma ili zakonodavnog tijela koje je usvojilo taj zakon.

(3) U svakom postupku, koji je u skladu sa clanom IV. C. 10. (3), sve strane u postupku, u kojem se pojavilo ustavno pitanje, imaju pravo biti zastupljene.

4. Vrhovni sud

Clan 14.

Broj sudija Vrhovnog suda utvrđuje se zakonom Federacije prema potrebi, s tim da ne moze biti manji od devet sudija.

Clan 15.

(1) Vrhovni sud najvisi je zalbeni sud Federacije, ukljucujuci i odlucivanje o zalistama na odluke kantonalnih sudova u vezi sa pitanjima koja se tisu Ustava, zakona i drugih propisa Federacije i drugim pitanjima utvrđenim zakonodavstvom Federacije, osim onih iz nadleznosti Ustavnog suda ili Suda za ljudska prava.

(2) Vrhovni sud ima i izvorne nadleznosti utvrđjene federalnim zakonima.

Clan 16.

Presude Vrhovnog suda konacne su i obavezjujuce. Presude, kao i rjesenja Suda koja se odnose na zalbe podnjete u skladu sa clanom IV. C. 15. (1), posebno su obavezjujuce za strane u postupku kao i za sud na cije je odluke zalba izjavljena.

Clan 17.

U vrsenju izvornih nadleznosti iz clana IV. C. 15. (2), Vrhovni sud ima, uz sva ovlašcenja utvrđena zakonom po kojem djeluje, ista ovlašcenja koja imaju i drugi prvostepeni sudovi i iste nadleznosti u skladu sa zakonima navedenim u clanu IV. C. 3.

5. Sud za ljudska prava

Clan 18.

- (1) Sud za ljudska prava sastoji se od trojice sudija, jednog Bosnjaka, jednog Hrvata i jednog iz ostalih naroda.
- (2) Ukoliko Sud utvrdi da njegov rad zahtjeva ucesce vise sudija radi blagovremenog rjesavanja predmeta,

Parlament Federacije u skladu sa zakonom imenovat će dodatne sudske, a prema gore navedenom omjeru.

Clan 19.

Nadleznost Suda za ljudska prava odnosi se na svako pitanje koje se tice ustavne ili druge zakonske odredbe, vezano za ljudska prava ili osnovne slobode ili bilo koje instrumente navedene u Aneksu. Sud je nadlezan za slučajeve započete nakon 1. januara 1991. godine.

Clan 20.

Svaka strana u zalbenom postupku, u kome je neki drugi sud Federacije ili kantona izrekao presudu bez prava na zalbu može, iz bilo kojeg razloga osim zbog isteka roka za koji je odgovorna strana koja je pokrenula postupak, podnijeti zalbu na presudu Sudu za ljudska prava na osnovu bilo kojeg pitanja iz okvira njegove nadleznosti. Sud može izdavati naredbe ili poduzimati druge mјere koje smatra odgovarajućim. Odluke Suda su konacne i obavezujuće.

Clan 21.

- (1) Zalba se može podnijeti Sudu za ljudska prava i ukoliko postupak pred nekim drugim sudom Federacije ili kantona neopravданo dugo traje.
- (2) Sud će, nakon predhodnog razmatranja da li je postupak pred nekim drugim sudom Federacije ili kantona neopravданo dugo trajao, i da li predmet zalbe spada u njegovu nadleznost, odluciti da li će prihvati takvu zalbu.
- (3) Sud može poduzeti i druge mјere za ubrzanje postupka.

Clan 22.

Ustavni sud, Vrhovni sud ili kantonalni sud, na zahtjev bilo koje od strana u zalbenom postupku pred njim, ili na vlastitu inicijativu u odnosu na takvu zalbu, može se obratiti Sudu za ljudska prava s pitanjem koje je proizislo iz zalbe, ako je to pitanje u vezi sa bilo cime iz nadleznosti toga suda. Odgovor Sudu za ljudska prava obavezujući je za sud koji je uputio takvo pitanje.

Clan 23.

- (1) Sud za ljudska prava propisuje svoj postupak i organizaciju.
- (2) Sudsko vijeće sastavljen je na nacin utvrđen clanom IV. C. 18. (1).
- (3) Sud će dozvoliti pismene i usmene iskaze u svakom postupku u skladu sa clanovima IV. C. 20. do 22.

V. KANTONALNE VLASTI

1. Opće odredbe

Clan 1.

U izvršavanju svojih nadleznosti utvrđenih u clanovima III. 2. i 4. svaki kanton će:

- a) poduzeti sve potrebne mјere zastite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u clanovima II. A. 1. do 7. i predviđenih u instrumentima u Aneksu, i djelovat će u skladu sa ovim ustavom;
- b) izvršavati svoje nadleznosti vodeći računa o nacionalnoj strukturi stanovništva u svakoj općini.

Clan 2.

- (1) Svaki kanton ovlašten je da delegira ili prenese svoje nadleznosti na općine na svojoj teritoriji ili na federalnu vlast.
- (2) Svaki kanton može delegirati svoje nadleznosti vezane za obrazovanje, kulturu, turizam, lokalno poslovanje i dobrotvorne aktivnosti, radio i televiziju općinama na svojoj teritoriji, a dužan je to učiniti prema općinama čije vecinsko stanovništvo, po nacionalnoj strukturi, nije stanovništvo koje čini nacionalnu vecinu u kantonu kao cjelini.
- (3) Svaki kanton može zaključivati sporazume sa državama medjunarodnim organizacijama samo uz saglasnost Parlamenta Federacije.

Clan 3.

Kantoni sa bosnjačkom ili hrvatskom vecinom mogu osnivati savjete kantona u cilju koordiniranja politike i aktivnosti u vezi sa pitanjima od zajednickog interesa za njihove zajednice radi obavijestavanja svojih

predstavnika u Domu naroda. Savjeti mogu osnovati koordinaciona tjela, kao sto su komisije i radne grupe, radi razmjene informacija i usklajivanja aktivnosti kantona u izvrsavanju njihovih nadleznosti, ali ne mogu obuhvatati vojne ili političke dogovore.

Clan 4.

Svaki kanton ima ustav, kojim se osiguravaju

- a) dolje navedene institucije;
- b) zastita prava i sloboda utvrđenih ovim ustavom

Ustavi kantona moraju biti u skladu sa ovim ustavom.

2. Zakonodavna tijela kantona

Clan 5.

- (1) Svaki kanton ima zakonodavno tijelo koje se sastoji od jednog doma, ciji je broj poslanika utvrđen u odnosu na nacionalnu strukturu stanovništva, ali koji ne može biti manji od 30 niti veći od 50 poslanika.
- (2) Poslanici u zakonodavnom tijelu kantona imaju dvogodisnji mandat.
- (3) Poslanike u zakonodavnom tijelu kantona biraju biraci na demokratskim i neposrednim izborima, tajnim glasanjem, na cijeloj teritoriji kantona. Svaki birac ima pravo glasati za bilo koju od registriranih stranki.
- (4) Prije svakih izbora, svaka registrirana stranka objavljuje izbornu listu kandidata. Kantonalni poslanici bit će birani sa vrha liste te stranke prema broju dobivenih glasova; zamjene za poslanike vrse se od osoba koje slijede na ostatku liste.
- (5) Svaki birac može biti biran za kantonalnog poslanika.
- (6) Zakonodavno tijelo kantona prvi put bit će sazvano najkasnije deset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

Clan 6.

Zakonodavno tijelo kantona:

- a) priprema i dvotrecinskom vecinom usvaja kantonalni ustav;
- b) bira predsjednika kantona, kao što je utvrđeno članom V.8;
- c) bira kantonalne sudije, kao što je utvrđeno članom V. 11;
- d) utvrđuje nadleznost kantonalnih i općinskih sudova;
- e) donosi ostale propise za izvrsavanje kantonalnih nadleznosti i
- f) usvaja budžet kantona i donosi zakone o oporezivanju i na druge nacine osigurava potrebno finansiranje.

Clan 7.

- (1) Svako zakonodavno tijelo kantona bira predsjedavajućeg, između svojih poslanika i donosi poslovnik.
- (2) Zakonodavno tijelo kantona zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim njegovim poslovnikom, i objavljuje izvjestaje o zasjedanjima i odlukama.
- (3) Kantonalni zakoni stupaju na snagu kao što je u njima utvrđeno, ali ne prije nego što budu objavljeni.
- (4) Krivični postupak ili gradjanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadrzan u pritvoru ili kaznen na bilo koji drugi nacin zbog izrazenog misljenja i datog glasa u zakonodavnom tijelu.
- (5) Zakonodavno tijelo kantona može provoditi istrage i u tu svrhu zatražiti da mu se predoce dokumenti i svjedočenja.

3. Izvrsna vlast kantona

Clan 8.

- (1) Svaki kanton ima predsjednika koji se bira vecinom glasova u zakonodavnom tijelu kantona između kandidata koje predlože poslanici.
- (2) Predsjednik kantona ima dvogodisnji mandat i ne može biti biran više od dva puta uzastopno.
- (3) Predsjednik kantona može biti smjenjen dvotrecinskom vecinom u zakonodavnom tijelu kantona.
- (4) Ukoliko mjesto predsjednika kantona ostane upraznjeno, kantonalno zakonodavno tijelo izabrat će novog predsjednika u roku od 30 dana. U slučaju da predsjednik kantona bude privremeno u nemogućnosti da obavlja svoju dužnost, predsjedavajući kantonalnog zakonodavnog tijela vršit će funkciju predsjednika kantona.

(5) Vladu kantona imenuje predsjednik kantona i potvrđuje je kantonalno zakonodavno tijelo vecinom glasova. Organizacija kantonalne vlade uredjuje se u skladu sa kantonalnim ustavom, tako da vlada odrzava nacionalni sastav stanovnistva kao cjeline, s tim da u svakom slučaju osigurava zastupljenost konstitutivnih naroda.

Clan 9.

Vlada kantona nadležna je za:

- a) provodjenje kantonalne politike i izvrsavanje kantonalnih zakona, izvrsavanje odluka svakog kantonalnog i federalnog suda i vrsenje svake druge nadleznosti povjerene kantonu od federalne vlasti;
- b) pripremu prijedloga budžeta kojeg odobrava kantonalno zakonodavno tijelo;
- c) osiguranje saradnje kantonalne vlade i obdušmena;
- d) nadzor nad istragom i krivicnim gonjenjem u vezi sa krsenjem kantonalnih zakona, kao i nad kantonalnom policijom a, posebno, osiguranjem postovanja odredbi clana V. 10; i
- e) izvrsavanje drugih nadleznosti utvrđenih zakonom ili kantonalnim ustavom.

Clan 10.

U izvrsavanju svojih nadleznosti u odnosu na kantonalnu policiju, kantonalna vlada će osigurati da nacionalna struktura policije odrzava nacionalnu strukturu stanovnistva tog kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odrzavati nacionalnu strukturu stanovnistva te općine.

4. Kantonalno sudstvo

Clan 11.

(1) Svaki kanton ima sudove koji imaju izvornu nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost općinskih sudova i druge nadležnosti utvrđene zakonom i koji odlucuju po zalbama na presude općinskih sudova,

(2) Kantonalne sudske predstavnice predlaze kantonalni predsjednik, iz redova uglednih pravnika, a bira ih vecinom glasova kantonalno zakonodavno tijelo, s tim da nacionalna struktura sudstva u cjelini odrazava nacionalnu strukturu stanovnistva tog kantona.

(3) Kantonalne sudske predstavnice bit će u službi do dobi od 70 godina, ukoliko ne podnesu ostavku ili ne budu smjenjeni konsenzusom sudske predstavnice Vrhovnog suda. Uvjeti službe bit će određeni kantonalnim zakonima. Placa i druge naknade sudske predstavnice ne mogu biti umanjene tokom njihove službe na sudu kantona.

(4) Svaki kantonalni sud bira svoga predsjednika.

VI OPCINSKE VLASTI

Clan 1.

U vrsenju svojih nadleznosti svaka općina:

- a) poduzima sve potrebne mjere u cilju osiguranja zaštite prava i sloboda utvrđenih u članovima II. A. 1. do 7. i u instrumentima navedenim u Aneksu;
- b) vodi računa o nacionalnoj strukturi stanovnistva u općini.

Clan 2.

(1) U općini se ostvaruje lokalna samouprava.

(2) Općina ima statut koji mora biti u skladu sa ovim ustavom, kantonalnim ustavom i kantonalnim zakonodavstvom.

Clan 3.

(1) Svaka općina ima općinsko vijeće.

(2) Mandat članova općinskog vijeća je dvije godine, s tim da mandat prvih članova općinskog vijeća traje jednu godinu.

(3) Općinske vijećnike biraju, demokratskim putem, biraci na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine. Svaki birac ima pravo glasati za bilo koju registriranu stranku. Svaka stranka će dobiti broj vijećnickih mesta сразмјерno procentu osvojenih od ukupnog broja vezecih glasova.

(4) Svaki birac može biti biran za općinskog vijećnika.

Clan 4.

Opcinsko vijeće:

- a) priprema i dvotrecinskom vecinom glasova usvaja statut općine;
- b) bira općinskog načelnika;
- c) usvaja općinski budžet i donosi propise o oporezivanju i na druge nacine osigurava potrebno finansiranje koje nisu osigurali kantonalna ili federalna vlast; i
- d) donosi druge propise u izvršavanju općinskih nadležnosti.

Član 5.

- (1) Opcinsko vijeće stvara uvjete za izbor općinskog načelnika i donosi svoj poslovnik koji mora biti u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
- (2) Opcinsko vijeće zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim u svom poslovniku, i vodi zapisnike o donesenim odlukama.
- (3) Opcinski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano ali ne prije nego što budu objavljeni.

Član 6.

Opcinski načelnik nadlezan je za:

- a) imenovanje i smjenjivanje općinskih službenika;
- b) provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa, i delegiranih ili prenesenih nadležnosti općini od kantonalne i federalne vlasti;
- c) osiguranje saradnje općinskih službenika sa obdušmenima; i
- d) podnosenje izvještaja općinskom vijecu i javnosti o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima.

Član 7.

- (1) Općina ima sudove, koji se mogu osnovati u saradnji sa drugim općinama. Opcinski sudovi imaju izvornu nadležnost za sve građanske i krivične stvari, osim ako ugovorom, kantonalnim ugovorom, zakonom Federacije ili zakonom kantona, dio izvorne nadležnosti prenesen na neki drugi sud.
- (2) Opcinske sudove osniva i finansira kantonalna vlast.
- (3) Sudije općinskih sudova imenuje predsjednik najvišeg kantonalnog suda nakon konsultacija sa općinskim načelnikom.
- (4) Opcinske sudije bit će u službi do dobi od 70 godina, osim ako ne podnesu ostavku ili ne budu smjenjeni konsenzusom sudija najvišeg kantonalnog suda. Uvjeti službe bit će određeni kantonalnim zakonom. Place i ostale naknade sudija ne mogu biti umanjene tokom službe u općinskim sudovima u okviru kantona.

VII MEDJUNARODNI ODNOŠI

Član 1.

Medjunarodni odnosi Federacije zasnivaju se na medjunarodnom subjektivitetu, teritorijalnom integritetu i kontinuitetu Republike Bosne i Hercegovine.

Član 2.

Medjunarodni odnosi Federacije zasnivaju se na postivanju medjunarodnog prava, obaveza iz medjunarodnih ugovora i na nacelu da se medjunarodni sukobi moraju rjesavati mirnim putem.

Član 3.

Medjunarodni ugovori i drugi medjunarodni sporazumi na snazi, u odnosu na Federaciju, i opća pravila medjunarodnog prava, sastavni su dio zakonodavstva Federacije. U slučaju bilo koje nesaglasnosti između medjunarodnih ugovora i zakonodavstva, prevagnut će medjunarodni ugovori.

Član 4.

- (1) Medjunarodne ugovore i druge sporazume potpisuje i ratificira, u ime Federacije, Predsjednik Federacije. Oni stupaju na snagu u Federaciji samo ako ih odobri Parlament Federacije, osim kad je zakonom utvrđeno da pojedine vrste medjunarodnih ugovora i sporazuma ne zahtijevaju takvo odobrenje.
- (2) Predsjednik Federacije može, po savjetu Premijera otkazati medjunarodne ugovore ili sporazume ukoliko mu to dopušta medjunarodno pravo, a duzan je tako postupiti kad to zahtijeva Parlament Federacije.

VIII AMANDMAN NA USTAV

Clan 1.

- (1) Amandmane na Ustav moze predlagati Predsjednik Federacije u saglasnosti sa Potpredsjednikom, Vladom Federacije, vecina poslanika u Predstavnickom domu ili vecina bosnjackih i hrvatskih delegata u Domu naroda.
- (2) Predlozeni amandman na Ustav nece se konacno razmatrati ni u jednom od domova Parlamenta Federacije prije isteka roka od dvije sedmice nakon sto su prvi put bili podneseni.
- (3) Predlozeni amandman usvaja se:
- a) u Domu naroda prostom vecinom, ukljucujuci vecinu bosnjackih i vecinu hrvatskih delegata;
 - b) u Predstavnickom domu dvotrecinskom vecinom poslanika.

Clan 2.

Nijednim amandmanom na Ustav ne mogu se ukinuti niti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u clanu II. A. 1. do 7. ni promjeniti ovaj clan Ustava.

IX USVAJANJE I STUPANJE NA SNAGU USTAVA I PRIJELAZNA RIJEŠENJA

Clan 1.

- (1) Ustav Federacije usvojiti ce i proglašiti Ustavotvorna skupstina, koja se sastoji od onih poslanika koji su izabrani na izborima 1990. godine u Skupstinu Republike Bosne i Hercegovine, a ciji je mandat jos uvijek vazeci.
- (2) Usvajanje Ustava zahtijeva dvotrecinsku vecinu Ustavotvorne skupstine, ukljucujuci konsenzus izmedju vecine clanova delegacije hrvatskog naroda, koji se sastoji od svih poslanika hrvatske nacionalnosti i vecine clanova delegacije bosnjackog naroda, koja se sastoji od svih poslanika bosnjačke nacionalnosti.
- (3) Ovaj ustav stupa na snagu u ponoc onog dana kada ga usvoji Ustavotvorna skupstina.

Clan 2.

- (1) Ustavotvorna skupstina:
- a) usvaja Ustav Federacije u skladu sa clanom IX. 1.;
 - b) bira Predsjednika Federacije u prijelaznom periodu, Potpredsjednika Federacije u prijelaznom periodu, i Vladu Federacije u prijelaznom periodu, kako je utvrđeno u clanu IX. 3. (3); i
 - c) usvaja izborni zakon u prijelaznom periodu, u skladu sa clanom IX. 3. (4) i clanom IX. 4. (1).
- (2) Svi zakoni koje usvoji Ustavotvorna skupstina ostaju na snazi pet mjeseci nakon sto se Parlament Federacije prvi put sastane, osim ako ih Parlament ne potvrdi.

Clan 3.

- (1) Do prvog saziva Doma naroda, njegove funkcije prema ovom ustavu, vrsi Ustavotvorna skupstina iz clana 9.1.(1).
- (2) Do prvog saziva Predstavnickog doma, njegove funkcije prema ovom ustavu, vrsi Ustavotvorna skupstina. Za odluke koje zahtijevaju odvojeno glasanje bosnjackih i hrvatskih delegacija u Domu naroda, glasovi hrvatske i bosnjačke delegacije u Ustavotvornoj skupstini zadovoljavat ce ovaj zahtjev.
- (3) Cim ovaj ustav stupi na snagu, Ustavotvorna skupstina bira Predsjednika i Potpredsjednika Federacije u prijelaznom periodu, primjenjujuci na odgovarajuci nacin odredbe clana IV. B. 2. i gore navedene paragafe (1) i (2). Ovi drzavni funkcioneri zatim predlazu Vladu Federacije u prijelaznom periodu, primjenjujuci na odgovarajuci nacin odredbe clana IV. B. 5. i gore navedeni paragraf (1), i imenuju sudije federalnih sudova u prijelaznom periodu, primjenjujuci na odgovarajuci nacin odredbe clana IV. C. 6. (b). Predsjednik, Potpredsjednik Federacije i clanovi Vlade Federacije u prijelaznom periodu vrse duznosti odgovarajucih stalnih funkcionera u skladu sa ovim ustavom, dok ne budu zamijenjeni funkcionerima izabranim ili imenovanim u skladu sa clanom IX. 4. (2).
- (4) Kantonalna zakonodavna tijela u prijelaznom periodu bit ce izabrana u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog ustava, a sastojat ce se od pet odbornika u svakoj skupstini opcine, koji ce biti izabrani od strane i izmedju odbornika skupstine opcine izabranih 1990. godine, ciji su mandati jos uvijek vazeci. Ova zakonodavna tijela u prijelaznom periodu u roku od deset dana izabrat ce sve druge organe u prijelaznom

periodu u skladu sa ovim ustavom.

(5) Cim ovaj ustav stupi na snagu odbornici u svakoj skupstini općine izabrani 1990. godine, ciji su mandati jos uvijek vazeci, u najkracem roku ce izabrati općinske organe u prijelaznom periodu u skladu sa ovim ustavom.

Clan 4.

(1) Izbori za Predstavnički dom i Dom naroda odrzat ce se u roku od sest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog ustava, a za kantonalna zakonodavna tijela i općinska vijeća u roku od pet mjeseci od dana stupanja na snagu ovog ustava. Ovi izbori bit ce uredjeni zakonom koji ce usvojiti Ustavotvorna skupština vecinom glasova, uključujući vecinu glasova bosnjačkih poslanika i vecinu glasova hrvatskih poslanika, a nadgledat ce ih Ujedinjeni narodi i Konferencija o evropskoj sigurnosti i saradnji.

(2) U roku od dvije sedmice nakon prvog saziva oba doma Parlamenta Federacije, domovi ce izabrati Predsjednika i Potpredsjednika Federacije. U roku od dvije sedmice nakon izbora, Predsjednik, uz saglasnost Potpredsjednika Federacije, imenovat ce Vladu Federacije, a Predstavnički dom ce razmotriti imenovanja Vlade po hitnom postupku.

(3) Nijedna osoba, osudjena za ratne zločine ili protiv koje je pokrenut sudski postupak zbog pocinjenih ratnih zločina, ne moze biti izabrana ni na jednu javnu funkciju u Federaciji.

Clan 5.

(1) Svi zakoni, drugi propisi i sudska pravila koja su na snazi u Federaciji na dan stupanja na snagu ovog ustava ostat ce na snazi u mjeri u kojoj nisu u suprotnosti sa ovim ustavom, dok nadležni organi vlasti ne odluce drugacije.

(2) Svi međunarodni ugovori i sporazumi koji su na snazi u Federaciji, na dan stupanja na snagu ovog ustava, ostat ce na snazi ukoliko ih ne otkaze Predsjednik Federacije u skladu sa clanom VII. 4. (2).

Clan 6.

Sve osobe na državnoj funkciji u Federaciji na dan stupanja na snagu ovog ustava, ostat ce na toj funkciji dok ne budu razriješeni u skladu sa odgovarajućim zakonom ili dok se ta funkcija ne ukine.

Clan 7.

Objavljeni rezultati popisa stanovništva iz 1991. godine koristit ce se u proračunima koji zahtijevaju podatke o stanovništvu.

Clan 8.

Svi postupci u sudovima, organima i tijelima koja vrse javna ovlaštenja na teritoriji Federacije, na dan stupanja na snagu ovog ustava, nastaviti ce se ili ce se prenijeti na druge sudove, organe i tijela koja ce biti osnovana prema ovom ustavu, a u skladu sa zakonodavstvom kojim su utvrđene nadležnosti tih sudova, organa i tijela.

Clan 9.

Slijedeće odredbe koje se odnose na odredjene prijelazne međunarodne aranzmane primjenjuju se na prirode kako slijedi:

- a) dok Federacija ne usvoji zakone o sudskim postupcima iz clana IV. C. 3, sudovi u Federaciji mogu primjenjivati vasece zakone o sudskim postupcima koji nisu u suprotnosti sa ovim ustavom.
- b) u prijelaznom periodu predsjednik Vrhovnog suda moze sklapati aranzmane sa odgovarajućim međunarodnim tijelima, radi obavljanja funkcija koje se povjeravaju sudske policiji.
- c) prvi pet godina nakon stupanja na snagu ovog ustava, trojicu sudija Ustavnog suda, koji ce biti stranci i koji nisu državljeni nijedne susjedne države, imenovat ce predsjednik Međunarodnog suda pravde nakon konsultacija sa Predsjednikom i Potpredsjednikom Federacije;
- d) (I) Sud za ljudska prava djelovat ce u okviru mehanizma kojeg je ustanovio Savjet Evrope Rezolucijom 93 (6) svojeg Ministarskog savjeta, s tim da se ta rezolucija moze mijenjati sve dok bude primjenjivana na Federaciju;
- (II) Sud za ljudska prava, u početku, sastojat ce se od sedam sudija, od kojih ce trojica biti imenovana i obavljati funkciju u skladu sa uvjetima iz clana IV.C.6. Ministarski Savjet Savjeta Evrope imenovat ce cetvoricu sudija ovog suda u skladu sa Rezolucijom 93 (6). Te sudije ce biti stranci, koji ne mogu biti državljeni nijedne od susjednih država;

(III) Ako Sud za ljudska prava zaključi da njegov rad zahtijeva ucesce više sudija da bi se izbjegli nepotrebni zastoji u rjesavanju sporova, Predsjednik Federacije će dogovoriti sa Savjetom Evrope da se imenuju dodatne sudije u skladu sa omjerom domaćih i stranih sudija utvrđenim u članu IX. 9. d) (II).

e) Za period koji ne može biti manji od tri godine i u slučaju dok Parlament Federacije ne donese zakon koji regulira imenovanje obdušmena, njih će imenovati i razrjesavati Konferencija o evropskoj sigurnosti i saradnji nakon konsultacija sa Predsjednikom i Potpredsjednikom Federacije.

Član 10.

Ovaj ustav će se primjenjivati u distriktu Sarajevo i općini grada Mostara dok su pod medjunarodnom upravom, ako drugacije ne odluci medjunarodni upravitelj koji ne smije odstupati od poglavljia II. o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Predsjednik Federacije za vrijeme medjunarodne uprave konsultirat će se sa medjunarodnim upraviteljima kako bi se olaksala potpuna primjena ovog ustava u tim općinama, kao i neposredno nakon isteka tog perioda.

Član 11.

(1) Skupština Republike Bosne i Hercegovine, izabrana 1990. godine nastavlja sa svojim radom prema nadležnostima utvrđenim u Ustavu Republike Bosne i Hercegovine, dok ne bude postignut i proveden konačan mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu.

(2) Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Bosne i Hercegovine zadržat će svoje nadležnosti u skladu sa Ustavom Republike Bosne i Hercegovine dok ne bude postignut i proveden konačni mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu, s tim što njihove nadležnosti ne smiju zadirati u ovlaštenja državnih organa uspostavljena u skladu sa ovim ustavom.

(3) Dok funkcioneri federacije, kantona i općina u prijelaznom periodu ne budu izabrani u skladu sa članom IX. 3. postojeći administrativni aranzmani ostat će na snazi unutar Federacije, osim u općini grada Mostara, kojim će upravljati upravitelj unije u periodu od dvije godine.

ANEKS USTAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

INSTRUMENTI ZA ZAŠITU LJUDSKIH PRAVA KOJI IMAJU PRAVNU SNAGU USTAVNIH ODREDABA

1. Konvencija o sprijecavanju i kaznjavanju zlocina genocida, 1948.
2. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima, 1948.
3. Zenevske konvencije I-IV. o zaštiti zrtava rata, 1949. i Zenevski dopunski protokoli I-II. 1977.
4. Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, i dopunski protokoli, 1950.
5. Konvencija o pravnom statusu izbjeglica, 1951. i dopunski protokol, 1966.
6. Konvencija o nacionalnosti udatih zena, 1957.
7. Konvencija o smanjenju broja apatrida, 1961.
8. Evropska socijalna povelja, 1961. i dopunski protokol 1.
9. Medjunarodna konvencija o eliminaciji svih vrsta rasne diskriminacije, 1965.
10. Medjunarodni ugovor o građanskim i političkim pravima, 1966. i pripadajući mu dopunski Opcionalni protokoli, 1989.
11. Medjunarodni ugovor o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, 1966.
12. Medjunarodna konvencija o eliminaciji svih vrsta diskriminacije zena, 1979.
13. Deklaracija Ujedinjenih naroda o eliminiranju svih vrsta netolerancije i diskriminacije na osnovu vjere ili vjeroispovjesti, 1981.
14. Konvencija protiv mucenja i drugih vrsta okrutnog, nehumanog ili ponizavajućeg postupanja ili kaznjavanja, 1984.
15. Evropska konvencija o sprijecavanju mucenja, nehumanog ili ponizavajućeg postupanja ili kaznjavanja, 1987.
16. Konvencija o pravima djeteta, 1989.
17. Konvencija o pravima radnika na privremenom radu u inozemstvu i članova njihovih obitelji, 1990.
18. Dokument sastanka u Kopenhagenu Konferencije o ljudskoj dimenziji KESS-a, Poglavlje IV, 1990.
19. Preporuke parlamentarne skupštine Evropskog savjeta o pravima manjina, paragrafi 10-13, 1990.
20. Deklaracija Ujedinjenih naroda o pravima osoba koje pripadaju nacionalnim ili etnickim, vjerskim ili jezičkim manjinama, 1990.

21. Evropska povelja o regionalnim jezicima i jezicima manjina, 1992.

Na osnovu clana IX 1. (1), a u vezi sa clanom VIII 1. (3) i IX 3. (1) i (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavotvorna skupstina Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici odrzanoj 23. juna 1994. godine, donosi

**ODLUKU
O PROGLAŠENJU AMANDMANA I. NA USTAV
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE***

I

Proglasava se Amandman I. Na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine kojeg je usvojila Ustavotvorna skupstina Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici odrzanoj 23. Junu 1994. Godine.

II

Amandman I. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine cini sastavni dio Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i stupa na snagu u ponoc 23. juna 1994. godine

III

Ovu odluku objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajuci
US broj 9/94 Ustavotvornom skupstином
23. juni 1994. godine Federacije BiH,
Sarajevo Mariofil Ljubic, s. r.

Na osnovu clana VIII. 1. (3), a u vezi sa clanovima IX (1) i IX 3. (1) i (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavotvorna skupstina Federacije Bosne i Hercegovine je na 3. sjednici odrzanoj 23. juna 1994. godine usvojila

**AMANDMAN I.
NA USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE***

U Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, iza clana V 11. dodaje se novi clan V 12., koji glasi:
5. Kantoni sa posebnim rezimom - Srednjebosanski i Neretvanski, ciji ce se konacni nazivi utvrditi federalnim zakonom, u skladu sa clanom I 2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Clan 12.

U kantonima sa posebnim rezimom primjenjuju se clanovi V.1. do 11., Ustava Federacije, ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog amandmana:

(1) Kantoni ce delegirati svoje nadleznosti iz clana V. 2. (2) ako to opicina zahtijeva. Svaka opicina ce osvarivati loklanu samoupravu u skladu sa clanom VI. 2.

(2) Odluke koje se tice vitalnih interesa bilo kog od konstitutivnih naroda u kantonu zahtijevaju saglasnost vecine poslanika u zakonodavnem tijelu kantona uključujuci uključujuci vecinu bosnjackih poslanika i vecinu hrvatskih poslanika. Primjena ove odredbe moze se zahtijevati vecinom glasova bosnjackih ili hrvatskih poslanika. Ukoliko je vecina preostalih poslanika protiv primjene ove odredbe, osnovat ce se zajednicka komisija bosnjackih i hrvatskih poslanika radi razrjesenja tog pitanja. Ukoliko komisija nije u mogucnosti da to pitanje razrjesi u roku od sedam dana od pozivanja na ovu odredbu, pitanje ce po hitnom postupku rjesiti najvisi sud kantona, ukoliko je to pitanje u iskljucivoj nadleznosti kantona. Ukoliko to pitanje nije u iskljucivoj nadleznosti kantona, odluku donosi najvisi sud kantona, uz mogucnost zalbe Ustavnom Sudu Federacije

(3) Kanton sa posebnim rezimom ima predsjednika i zamjenika predsjednika kantona.

a) Zamjenik predsjednika kantona bit ce biran u skladu sa clanom V. 8. U izboru predsjednika i zamjenika predsjednika kantona, klub hrvatskih i klub bosnjackih poslanika u zakonodavnem tijelu kantona odvojeno kandidiraju po jednu osobu. Izbor za predsjednika i zamjenika predsjednika kantona zahtijeva prihvatanje oba kandidata zajednicki vecinom glasova bosnjackih i vecinom glasova hrvatskih poslanika. Ukoliko zajednicka kandidatura ne dobije potrebnu vecinu, klubovi ce ponovo razmotriti kandidaturu za predsjednika i zamjenika predsjednika kantona;

- b) Izabrane osobe ce naizmjenично po jednu godinu biti predsjednik, a zatim zamjenik predsjednika kantona, u periodu od dvije godine. Predsjednici kantona sa posebnim rezimom ne mogu biti istovremeno iz istog konstitutivnog naroda;
- (c) Predsjednik ili zamjenik predsjednika kantona ne moze vrsiti tu funkciju vise od dva uzastopna dvogodisnja mandata;
- (d) Predsjednik i zamjenik predsjednika kantona mogu biti smjenjeni dvotrecinskom vecinom glasova zakonodavnog tijela kantona, uključujući vecinu glasova bosnjackih poslanika i vecinu glasova hrvatskih poslanika u zakonodavnom tijelu kantona;
- (e) Ukoliko predsjednik ili zamjenik predsjednika umre, bude smjenjen ili, prema misljenju vlade kantona usvojenom konsenzusom, trajno nije u mogucnosti izvrsavati svoje ustavne duznosti koje proizilaze iz njegovog poloza, postupak predvidjen gornjim paragrafom (3) a) provest ce u roku od trideset dana Klub poslanika koji je kandidirao osobu koja se zamjenjuje da bi se popunilo upraznjeno mjesto do kraja zapocetog mandata. Predsjednik ili zamjenik predsjednika kantona obavljaće obje funkcije tokom perioda predvidjenog u prethodnoj recenici ako prema misljenju vlade kantona usvojenom konsenzusom, ovaj drugi odredjeno vrijeme nije u mogucnosti izvrsavati svoje duznosti. Ukoliko oba mjesta ostanu upraznjena predsjedavajući kantonalnog zakonodavnog tijela obavljaće obje funkcije za potreбni period.
- (3) Vladu kantona sa posebnim rezimom:
- (a) Imenuje predsjednika kantona, uz saglasnost zamjenika, predsjednika kantona. Imenovanje zahtjeva potvrdu dvotrecinskom vecinom glasova u zakonodavnom tijelu kantona;
- (b) Cine jednak broj clanova iz reda bosnjackog i hrvatskog naroda, kao i odredjen broj clanova koje cine ostali, imenovanih i prihvacenih kako je predvidjeno u ovom paragrafu pod a).
- (5) U ustavu kantona sa posebnim rezimom bit će sadrzane odredbe kojima će se otkloniti blokada u odlucivanju zakonodavnog tijela kantona prilikom donosenja prijeko potreбnih zakona.

Na osnovu clana VIII.1.(3), a u vezi sa clanovima IX.1. i IX.3.(1) i (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavotvorna skupstina Federacije Bosne i Hercegovine, na 14. sjednici odrzanoj 5. juna 1996. godine, donosi

**ODLUKU
O PROGLAŠENJU AMANDMANA II - XXIV
NA USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE***

I

Proglasavaju se Amandmani II - XXIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, koje je usvojila Ustavotvorna skupstina Federacije Bosne i Hercegovine na 14. sjednici odrzanoj 5. juna 1996. godine.

II

Amandmani II - XXIV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine stupaju na snagu ponoc, 5. juna 1996. godine.

III

Ovu odluku objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

US broj 03-02-55/96 Predsjedavajući
5. juna 1996. godine Ustavotvornom skupstinom
Sarajevo Mariofil Ljubic, s.r.

Na osnovu clana VIII.1.(3), a u vezi sa clanovima IX.1. i IX.3.(1) i (2) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavotvorna skupstina Federacije Bosne i Hercegovine je, na 14. sjednici odrzanoj 5. juna 1996. godine, usvojila

**AMANDMANE II - XXIV
NA USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE***

AMANDMAN II

U Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se preambula, koja glasi:
"Uvjereni da demokratske institucije temeljene na postovanju ljudskih prava i sloboda najbolje stvaraju sklad

izmedju sebe i svojih zajednica,
Odbijajući nasilje rata,
U zelji da pridonesu unapredjenju mira,
U zelji da unaprijede slobodu pojednica i razvijaju slobodno trziste,
Vodjeni nacelima Povelje Ujedinjenih naroda, Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, i Opcim okvirnim sporazumom o miru u Bosni i Hercegovini, kao i njegovim aneksima (Opci okvirni sporazum),
Narodi i gradjani Federacije Bosne i Hercegovine, koja je sastavni dio suverene drzave Bosne i Hercegovine, odlucni da osiguraju punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske odnose i najvise standarde ljudskih prava i sloboda, ovim donose Ustav Federacije Bosne i Hercegovine".

AMANDMAN III

Clan I.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"(1) Bosnjaci i Hrvati kao konstitutivni narodi zajedno s ostalima, i gradjani Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, ostvarujući svoja suverena prava, preoblikuju unutrasnju strukturu teritorije Federacije Bosne i Hercegovine definiranu Aneksom II Opceg okvirnog sporazuma, tako da se Federacija Bosne i Hercegovine sastoji od federalnih jedinica sa jednakim pravima i odgovornostima.

(2) Federacija Bosne i Hercegovine jedan je od dva entiteta od kojih se sastoji drzava Bosna i Hercegovina, i ima svu vlast, ovlastenje i odgovornost koje je Ustavom Bosne i Hercegovine nisu izricito u nadleznosti institucija Bosne i Hercegovine."

AMANDMAN IV

Clan II.A.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"Buduci da se nacela, prava i slobode utvrđeni u clanu II Ustava Bosne i Hercegovine primjenjuju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, slijedeće odredbe odnose se na Federaciju."

AMANDMAN V

Stav 1. clana II.A.2., Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u prvoj recenici mijenja se i glasi:

"Federacija ce osigurati primjenu najviseg nivoa medjunarodno priznatih prava i sloboda utvrđenih u dokumentima navedenim u Aneksu ovog Ustava."

AMANDMAN VI

Clan II.A.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"Sve osobe imaju pravo, u skladu s Aneksom VII Opceg okvirnog sporazuma na povrat ukupne imovine koje su lisene tokom etnickog progona i neprijateljstva od 1991. godine, te na nadoknadu ukupne imovine koja im se ne moze povratiti. Svi iskazi i obaveze date i preuzete pod prisilom, posebno one sto se odnose na odricanje od prava na zemlju i drugu imovinu, nistavne su.

Ostvarivanje prava iz stava 1. ovog clana uredit ce se federalnim zakonodavstvom."

AMANDMAN VII

Clan II.A.5. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"Sticanje i prestanak drzavljanstva Federacije Bosne i Hercegovine propisuje federalni zakon, uz slijedeće uvjete:

- a) nijedna se osoba ne moze lisiti drzavljanstva proizvoljno, ili na nacin koji bi je ostavio bez drzavljanstva;
- b) nijedna se osoba ne moze lisiti drzavljanstva Federacije po osnovu pola, rase, boje koze, jezika, vjere, politickog ili drugog uvjerenja, nacionalnog i drustvenog porijekla, pripadnosti nekoj nacionalnoj manjini, imovine, rodjenja ili bilo kojeg drugog statusa;
- c) svi drzavljeni Federacije su, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, i drzavljeni Bosne i Hercegovine, a ovisno o uvjetima o drzavljanstvu utvrđenim Ustavom Bosne i Hercegovine imaju pravo i na drzavljanstvo druge drzave."

AMANDMAN VIII

Clan III.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"U iskljucivoj su nadleznosti Federacije:

- a) organiziranje i vodjenje odbrane Federacije, zastita njene teritorije, uključujući osnivanje zajednickog zapovjedništva svih vojnih snaga u Federaciji, nadzor nad vojnom proizvodnjom, zaključivanje vojnih sporazuma u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, te saradnja sa stalnim komitetom za vojna pitanja i sa

Vijecem ministara u odbrani Bosne i Hercegovine,
b) drzavljanstvo Federacije,
c) utvrđivanje ekonomske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku koriscenja zemljista na federalnom nivou,
d) donesenje propisa o finansijama i finansijskim institucijama Federacije i fiskalna politika Federacije,
e) suzbijanje terorizma, medjukontonalnog kriminala, neovlascene trgovine drogogm i organiziranog kriminala,
f) dodjela elektronskih frekvencija za radio, TV i druge svrhe, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine,
g) utvrđivanje energetske politike, uključujući raspodjelu izmedju kantona, te osiguranje i održavanje potrebne infrastrukture,
h) finansiranje djelatnosti federalnih vlasti, ustanova i institucija koje federalne vlasti osnivaju oporezivanjem, zaduzivanjem ili drugim sredstvima."

AMANDMAN IX

U clanu III.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine tekst pod d) i f) mijenja se i glasi:
d) komunikacijska i transportna infrastruktura, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine,
"f) provođenje zakona i drugih propisa o drzavljanstvu i putnim ispravama drzavljana Bosne i Hercegovine sa teritorije Federacije, i o boravku i kretanju stranaca."

Tekst pod g) brise se.

AMANDMAN X

U clanu IV.A.20. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine tekst pod f) mijenja se i glasi:
"f) davanja ovlašćenja kantonima da zaključuju sporazume sa drzavama i medjunarodnim organizacijama, uz saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osim za sporazume one vrste za koje Parlamentarna skupština zakonom odluci da im nije potrebna takva saglasnost."

Tekst pod g) brise se.

Tekst pod h) mijenja se i glasi:

"h) odobravanje, vecinom glasova, sporazuma sa drzavama i medjunarodnim organizacijama, uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine osim sporazuma one vrste za koje Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovina zakonom odluci da im nije potrebna takva saglasnost."

AMANDMAN XI

Clan IV.B1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:
"Predsjednik Federacije predstavlja i zastupa Federaciju i sef je federalne izvrsne vlasti."

AMANDMAN XII

Clan IV.B.4. Ustva Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:
"Vlada Federacije sastoji se od premijera, koji je predsjednik Vlade, zamjenika premijera i ministara, od kojih svaki ima zamjenika. Nijedan zamjenik, uključujući zamjenika premijera, ne može biti iz istog konstitutivnog naroda kao njegov ministar."

AMANDMAN XIII

U clanu IV.B.7. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine tekst pod a), d) i e) mijenja sa i glasi:

Tekst pod a)(V) mijenja se i glasi:

"a)(V) potpisivanje i ratificiranje medjunarodnih sporazuma u ime Federacije."

Tekst pod a)(VI) brise se.

Tekst pod d) brise se.

Tekst pod e) (I) mijenja se i glasi:

"e)(I) vrsti dužnosti ministra."

AMANDMAN XIV

U clanu IV.C.3.10(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, iza tacke b) dodaju se nove tacke c) i d), cime dosadasnje tacke c) i d) postaju tacke e) i f):

"c) izmedju grada i njegovog kantona ili federalne vlasti;
d) izmedju općine i grada;"

Tekst pod 10(2)d), mijenja se i glasi:

"d) na zahtjev premijera zamjenika premijera ili pak doticnog kantonalnog predsjednika, utvrđuje da li neki predloženi ili usvojeni propis koje je donijelo neko tijelo kantonalne, gradske ili općinske vlasti u skladu sa ovim ustavom."

AMANDMAN XV

Član V.1.2. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

- "(1) Svaki kanton može prenijeti svoje ovlastenje na općinu i grad na svojoj teritoriji ili na federalnu vlast.
- (2) Svaki kanton može na općinu i grad na svojoj teritoriji prenijeti ovlastenja u vezi sa obrazovanjem, kulturnom, turizmom, lokalnim poslovanjem i kumanitarnom djelatnoscu te radiom i televizijom, a duzan je to uciniti ako u pogledu nacionalnog sastava vecinsko stanovništvo te općine, odnosno grada nije vecinsko stanovništvo u kantonu kao cjelini.
- (3) Svaki kanton može zaključivati medjunarodne sporazume uz prethodnu saglasnost Parlamenta Federacije i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osim sporazuma one vrste za koje po zakonu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine njena saglasnost nije potrebna."

AMANDMAN XVI

U Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, iza glave: "VI - OPCINSKE VLASTI", dodaje se novo poglavlje, koja glasi:

" VI.A. GRADSKE VLASTI

- (1) Za područje dvije ili više općina koje su urbano i teritorijalno povezane svakodnevnim potrebama građana, formira se grad kao jedinica lokalne uprave i samouprave, u skladu sa federalnim zakonom. Odgovornosti grada obuhvataju:
 - a) finansije i poresku politiku, u skladu sa federalnim i kantonalnim zakonima,
 - b) zajednicku infrastrukturu,
 - c) urbanisticko planiranje,
 - d) javni promet,
 - e) druge nadležnosti koje gradu povjeri kanton, odnosno koje prenesu općine.
- (2) Grad ima statut koji mora biti u skladu sa ovim ustavom, kantonalnim ustavom i kantonalnim zakonodavstvom.
- (3) Grad ima gradsko vijeće, čiji sastav čini jednak broj vijećnika iz svake općine, a broj vijećnika, postupak izbora i trajanje mandata utvrđuje se statutom. Gradska vijeće ne može imati manje od 15, a niti više od 30 vijećnika.

(4) Gradska vijeće:

- a) priprema i dvotrecinskom vecinom usvaja statut grada,
- b) bira gradonacelnika,
- c) donosi budžet grada,
- d) donosi propise u izvršavanju prenesenih ovlastenja i vrsi druga ovlastenja utvrđena statutom.

(5) Odgovornost gradonacelnika je:

- a) imenovanje i smjenjivanje gradskih funkcionera,
- b) provođenje gradske politike i izvršavanja gradskih propisa,
- c) osiguranje saradnje gradskih funkcionera sa obudsmenima,
- d) podnosenje izvještaja gradskom vijeću i javnosti o provođenju gradske politike.

(6) Grad ostavlja prihode oporezivanjem, zaduzivanjem i na drugi način, u skladu sa zakonom."

AMANDMAN XVII

Član VII.1. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"Medjunarodni odnosi Federacije moraju biti u skladu sa medjunarodnim subjektivitetom, teritorijalnim integritetom i kontinuitetom Bosne i Hercegovine."

AMANDMAN XVIII

Član VII.3. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"Medjunarodni ugovori i drugi sporazumi koji su na snazi u Bosni i Hercegovini i Federaciji, te opća pravila medjunarodnog prava čine dio zakonodavstva Federacije. U slučaju nesaglasnosti medjunarodnog ugovora, odnosno sporazuma i zakonodavstva, preovladava medjunarodni ugovor, odnosno sporazum."

AMANDMAN XIX

Clan VII.4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"(1) Sporazume sa drzavama i medjunarodnim organizacijama potpisuje i ratificuje u ime Federacije predsjednik Federacije. Oni stupaju na snagu u Federaciji samo ako ih odobri Parlament Federacije uz prethodnu saglasnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, osim ako Parlament Federacije, odnosno Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nisu svojim zakonom predviđjeli da za takve vrste medjunarodnih sporazuma nije potrebna takva saglasnost.

(2) Predsjednik Federacije, na prijedlog premijera, može otkazati medjunarodne sporazume ukoliko mu to dopusti Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, a duzan je tako postupiti kad to zahtjeva Parlament Federacije uz saglasnost ili po zahtjevu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine."

AMANDMAN XX

Clan IX.2.(1)c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine brise se.

AMANDMAN XXI

Clan IX.4.(1) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"(1) Prvi izbori za Predstavnički dom, Dom naroda, kantonalna i zakonodavna tijela i općinska vijeća održat će se u skladu sa Aneksom III Općeg okvirnog sporazuma.

Kasniji izbori odvijat će se po izbornim zakonima koje donese Parlament Federacije."

Tekst pod (3) mijenja se i glasi:

"(3) Nijedna osoba koja izdržava kaznu izrecenu od strane Medjunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i nijedna osoba koja je optuzena od strane Medjunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, a koja se ne pojavi pred Sudom po njegovom pozivu, ne može se kandidovati ili vrsiti naimenovanu, izbornu ili neku drugu javnu funkciju na teoritoriji Federacije."

AMANDMAN XXII

Clan IX.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"Ovaj ustav primjenjuje se u općinama grada Mostara i gradu Mostaru dok je pod upravom Evropske unije, ako drugacije ne odluci upravitelj Evropske unije, koji ne smije odstupiti od poglavlja II o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Predsjednik Federacije za vrijeme uprave Evropske unije konsultuje se sa upraviteljem u pogledu olaksavanja pune primjene ovog ustava u gradu Mostaru cim se to vrijeme okonca."

AMANDMAN XXIII

Clan IX.11. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine mijenja se i glasi:

"(1) Ustavotvorna skupština Federacije koju čine poslanici Skupštine Republike Bosne i Hercegovine izabrani na izborima 1990. godine nastavlja sa radom do konstituisanja Parlamenta Federacije u skladu sa Aneksom III i IV Općeg okvirnog sporazuma.

(2) U periodu do konstituisanja Predsjednistva Bosne i Hercegovine u skladu sa Aneksom III i IV Općeg okvirnog sporazuma, civilno komandovanje Armijom Bosne i Hercegovine, uključujući i imenovanje vojnih oficira, vrsit će Predsjednik Predsjednistva Bosne i Hercegovine, a civilno zapovjedanje Hrvatskim vijećem obrane, uključujući i imenovanje vojnih časnika vrsit će Predsjednik ili Potpredsjednik Federacije koji je iz reda hrvatskog naroda.

(3) Dok se ne izaberu federalni, kantonalni i općinski funkcioneri u prijelaznom periodu u skladu sa clanom IX.3. sadasnjih administrativnih aranzmani ostati će na snazi u okviru Federacije, osim u općinama grada Mostara i gradu Mostaru kojim će upravljati upravitelj Evropske unije u periodu o kojem se dogovore Evropska unija i Predsjednik i Dopredsjednik Federacije."

AMANDMAN XXIV

U Aneksu Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, iza tacke 21. dodaje se nova tacka 22. koja glasi:

"22. Okvirna konvencija za zastitu nacionalnih manjina iz 1994."

Na osnovu clana VIII.1.(3), a u vezi sa clanom IX.1.(3) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 29. aprila 1997. godine i na sjednici Predstavnickog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 6. maja 1997. godine, donosi

**ODLUKU
O PROGLAŠENJU AMANDMANA XXV I XXVI NA
USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

I

Proglasavaju se Amandmani XXV i XXVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine koje je usvojio Parlament Federacije na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odrzanu 29. aprila 1997. godine na sjednici Predstavnickog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odrzanu 6. maja 1997. godine,

II

Amandmani XXV i XXVI na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine stupaju na snagu u ponoc, 6. maja 1997. godine.

III

Ovu odluku objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

PF broj 24/97
8. maja 1997. godine
Sarajevo

Predsjedavajuci
Predstavnickog doma
Parlamenta Federacije BiH
Enver Kreso, s.r.

Predsjedavajuci
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Mariofil Ljubic, s.r.

Na osnovu clana VIII.1.(3) a) i b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odrzanoj 29. aprila 1997. godine, i na sjednici Predstavnickog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, odrzanoj 6. maja 1997. godine, usvojio je

**AMANDMANE XXV I XXVI
NA USTAV FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

AMANDMAN XXV

U Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, iza poglavija "VI.A. Gradske vlasti" iza tacke (1) dodaje se nova tacka (2) koja glasi:

"Sjediste kantona s posebnim rezimom organizovat ce se na osnovu istih principa".

Tac. 2. i 3. postaju tac. 3. i 4., a iza nove tacke 4. iza stava 2. dodaje se novi stav koji glasi:

"U slucaju Grada Mostara Gradsko vijeće nastavit ce raditi sa postojecim brojem vijecnika, s tim da ce se broj vijecnika uskladiti sa odredbama prethodnog stava najkasnije do slijedecih lokalnih izbora.

Ostale specificnosti Grada Mostara uzet ce se u obzir prilikom određivanja broja vijecnika i postupka za njihov izbor".

Dosadasnje tac. 4, 5. i 6. postaju tac. 5, 6. i 7.

AMANDMAN XXVI

U Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, iza poglavija VI.A. "Gradske vlasti" dodaje se novo poglavlje, koje glasi:

"VI.B. Organizacija Sarajevo

1. U Kantonu Sarajevo osniva se Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave.

Ustavom Kantona Sarajevo bit ce uredjeno koje općine ulaze u sastav Grada Sarajeva.

2. Sastav i nacin odlucivanja organa Grada Sarajeva odrzava multietnicnost i posebnost Grada Sarajeva kao

glavnog grada Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Nadleznost, organizaciona struktura i nacin odlucivanja organa Grada Sarajeva utvrdjuju se Ustavom Kantona, kantonalnim zakonima i Statutom Grada, u skladu sa ovim ustavom.

PF broj 23/97

8. maja 1997. godine

Sarajevo

Predsjedavajuci

Predstavnickog doma

Parlamenta Federacije BiH

Enver Kreso, s.r.

Predsjedavajuci

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Mariofil Ljubic, s.r.

Na osnovu clana 136. Poslovnika Predstavnickog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", broj 8/97), Predstavnicki dom Palamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici odrzanoj 6. maja/svibnja 1997. godine, donio je

PREPORUKU

I

Potrebno je da Hercegovacko-neretvanski i Srednje-bosanski kanton usklade ustave kantona sa Amandmanom XXV na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, te da Skupstina Hercegovacko-neretvanskog kantona usvoji amandmane na ustav kantona u onom sadrzaju koji je dogovoren na Forumu Federacije od 14. aprila/travnja 1997. godine.

II

Ovu preporuku objaviti u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".

PD broj 25

6. maja/svibnja 1997. godine

Sarajevo

Predsjedavajuci

Predstavnickog doma

Parlamenta Federacije BiH

Enver Kreso, s.r.

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10. (Sporazum o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora; i posebno uvezši u obzir član II. 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa implementacijom civilnog dijela Sporazuma";

Pozivajući se na stav XI. 2. Zaključaka Vijeća za implementaciju mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora da bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim," u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa podstavom (c) ovog stava) i "druge mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Uzimajući u obzir četiri djelimične Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju broj 5/98 Odluke Ustavnog suda od 28., 29. i 30. januara 2000. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 11/00 od 17. aprila 2000. godine), od 18. i 19. februara 2000. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 17/00 od 30. juna 2000. godine), od 30. juna i 1. jula 2000. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 23/00 od 14. septembra 2000. godine) i od 18. i 19. augusta 2000. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 36/00 od 31. decembra 2000. godine);

Uzimajući nadalje u obzir da se ove četiri djelimične odluke odnose na brojne odredbe Ustava entiteta Bosne i Hercegovine za koje je utvrđeno da su u suprotnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine iz Aneksa 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. decembra 1995. godine (Ustav Bosne i Hercegovine);

Imajući na umu da entiteti Bosne i Hercegovine imaju obavezu utvrđenu članom XII Aneksa 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini od 14. decembra 1995. godine (Ustav Bosne i Hercegovine) prema kojoj će "entiteti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog ustava izmijeniti svoje Ustave da bi se osigurala njihova saglasnost sa ovim ustavom u skladu sa članom III (3) (b) (ovog ustava)";

Uzimajući nadalje u obzir da do datuma donošenja ove odluke nijedan entitet nije u cijelosti ispoštovao obavezu sadržanu u gore pomenutom članu;

Konstatujući dalje da je Ustavni sud u svojoj trećoj djelimičnoj odluci u slučaju broj 5/98 od 30. juna i 1. jula 2000. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 23/00 od 14. septembra 2000. godine) odlučio da je isključenje bilo kojeg konstitutivnog naroda iz uživanja ne samo građanskih nego i prava naroda u cijeloj Bosni i Hercegovini u jasnoj suprotnosti sa pravilima o nediskriminaciji koja su sadržana u Aneksu 4., a ta pravila su utvrđena u cilju ponovne uspostave multietničkog društva koje se temelji na jednakim pravima Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda i svih građana;

Imajući na umu da entiteti Bosne i Hercegovine nisu do sada preduzeli nikakve korake u pravcu implementacije pomenute četiri djelimične odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju broj 5/98; Podsjecajući da je Visoki predstavnik 11. januara 2001. godine donio Odluku (Odluka broj 81/01 "Službeni glasnik BiH", broj 2/01 od 29. januara 2001. godine) o uspostavljanju Ustavnih komisija u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj sastavljenih na paritetnom osnovu od Bošnjaka, Hrvata, Srba i pripadnika iz reda ostalih, naročito kako bi se omogućila implementacija pomenute treće djelimične Odluke Ustavnog suda uz učešće tri konstitutivna naroda i pripadnika iz reda ostalih;

Konstatujući plodonosan rad pomenutih Komisija koji se okončao Izvještajima od 21. decembra 2001. godine (Komisija za ustavna pitanja Republike Srpske) i od 2. februara 2002. godine (Ustavna komisija Federacije Bosne i Hercegovine);

Konstatujući dalje da je nakon toga određeni broj glavnih političkih stranaka u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj prihvatio poziv Visokog predstavnika da pod njegovim pokroviteljstvom zajednički pregovaraju o određenim osjetljivim ustavnim pitanjima tokom mjeseca marta 2002. godine;

Pozdravljajući nastojanja političkih stranaka uključenih u pomenute pregovore koja su dovela do Sporazuma od 27. marta 2002. godine o različitim ključnim elementima koji su neophodni za implementaciju pomenute treće djelimične Odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine;

Uvjeren da pomenuti Sporazum predstavlja najširi mogući konsenzus na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uključivanju onih ključnih elemenata koji osiguravaju jednaku zaštitu prava Bošnjaka, Hrvata i Srba kao konstitutivnih naroda, i ostalih, kao i svih građana Bosne i Hercegovine u oba entiteta;

Konstatujući da će se, u slučaju bilo kakvih naknadnih pitanja u vezi sa tumačenjem ili primjenom teksta ili terminologije ustavnih amandmana koji se od trenutka donošenja ove Odluke primjenjuju u Federaciji Bosne i Hercegovine, koristiti tekst iz Sarajevskog sporazuma od 27. marta 2002. godine u cilju rješavanja pitanja u vezi sa tumačenjem ili primjenom koja se tiču pitanja sadržanih u navedenom Sporazumu.

S obzirom da pomenuti Sporazum takođe osigurava poštivanje uvjeta postavljenog u Komunikatu Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira od 21. juna 2001. godine, a prema kojem treba postojati simetrija u suštini u pogledu zaštite koja je zagarantovana za sve narode i građane Bosne i Hercegovine;

Naglašavajući potrebu za održavanjem demokratskih izbora u Bosni i Hercegovini i imajući na umu da su ti izbori planirani za 5. oktobar 2002. godine i da su za taj datum IPTE i SFOR obezbijedili logističku podršku

